

Bankarski marketing

dr Damir Šehović
Bankarski menadžment

Sadržaj predavanja:

- Šta je marketing
- Pojava bankarskog marketinga
- Marketing koncept
- Marketing upravljački proces banke

Šta je marketing?

- Marketing – nauka, filozofija, vještina?
- Preduzeća su tokom svog istorijskog razvoja različito gledala na svoju ulogu u privredi i način na koji treba obavljati svoju poslovnu aktivnost
- **Marketing** je ljudska aktivnost usmjerena na zadovoljenje potreba potrošača, uz ostvarenje profita
- **Faze poslovne orijentacije:**
 1. Proizvodna orijentacija (1900-1930);
 2. Prodajna orijentacija (1930-1950);
 3. Marketing orijentacija (1950-1960);
 4. Marketing kontrola (1960-danas).

3

Bankarski marketing

15. april 2022.

Šta je marketing?

- Akcenat na većoj proizvodnji
- Neposredno po okončanju industrijske revolucije, glavna preokupacija i problem koji je bilo potrebno riješiti bila je proizvodnja
- Ponuda proizvoda i usluga bilo koje vrste bila je više nego skromna
- Mišljenja, stavovi i potrebe kupaca nijesu nikog interesovali
- “Potrošač automobila može kupiti svaki automobil u bilo kojoj boji, pod uslovom da je crna” (H. Ford)

- Akcenat na obimu prodaje
- Kada je privreda ušla u fazu masovne proizvodnje za masovno tržište, počela je da preovlađuje prodajna orijentacija
- Došlo se do zaključka da potrošači neće kupovati proizvode i usluge ukoliko ne postoji prodajni i promocijni napor od strane preduzeća
- Nastojalo je da se proda ono što se već proizvodi

4

Šta je marketing?

- Akcenat na zadovoljavanju potreba
 - Kupac je napokon stavljen na prvo mjesto, koje mu je, u suštini, uvijek i pripadalo
 - U velikom broju organizacija se otvaraju odjeljenja za marketing
 - "Lično, najviše volim jagode sa šlagom, ali sam otkrio da, iz meni neobjasnivih razloga, ribe više vole gliste. Zbog toga, kada idem na pecanje, ne razmišljam o tome šta ja volim - vodim računa o tome šta ribe vole!"
- Akcenat je na integraciji svih naporu preduzeća/banaka na zaodovoljavanje potreba, zahtjeva i želja potrošača

5

Bankarski marketing

15. april 2022.

Pojava bankarskog marketinga

- Bankarski marketing kakvog danas susrijećemo u razvijenim zemljama je novijeg datuma
- Pojavio se u SAD-u krajem 50-tih godina, u Njemačkoj tokom 60-tih i 70-tih...
- U Crnoj Gori se počinje razvijati u poslednje vrijeme

- Zašto je nakon dugog opiranja prihvaćena marketing poslovna filozofija i u bankarstvu?



6

Bankarski marketing

TRŽIŠTE !!!

15. april 2022.

Pojava bankarskog marketinga

- Najznačajniji uzrok zaokreta kada je riječ o marketingu u bankarstvu je **deregulacija bankarskog sektora**
- Deregulacija je podstakla oštru konkurenčiju unutar samog bankarskog sektora
- Osim, toga, deregulacija je uticala i na povećanje konkurenčije između banaka i nebankarskih finansijskih institucija
- I klijenti banaka su sa svoje strane takođe doprinijeli dodatnom pritisku na banke, jer nerijetko svoje potrebe za novim zadovoljavaju na finansijskom tržištu
- **Klijenti su uz to postali “finansijski uobraženi”**

7

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing koncept

- **Marketing koncept** podrazumijeva poslovnu aktivnost banke koja je usmjerenica na ostvarivanje ključnih ciljeva:
 - Satisfakciju korisnika proizvoda i usluga banke;
 - Profitabilan obim poslovanja;
 - Integrisani napor i efikasno poslovanje;
 - Društvenu odgovornost.

Uspješno poslovanje

Marketing koncept

Orijentacija na korisnike

Profitabilan obim prodaje

Integracija svih npora

Društvena odgovornost

8

Bankarski marketing

15. april 2022.

Zadaci za vježbu:

1. Kojoj fazi poslovne orijentacije (proizvodnoj, prodajnoj, marketing) pripadaju firme prema odgovorima za sljedeće djelatnosti:
 - Mi omogućavamo najbrže veze;
 - Mi proizvodimo automobile;
 - Mi prodajemo ljepotu;
 - Mi obezbjeđujemo satisfakciju.

2. Navedite razliku između proizvodno orijentisanih i marketing orijentisanih odgovora :
 - Mi smo telefonska kompanija – mi prodajemo interpersonalne komunikacije;
 - Mi prodajemo udobnost u obavljanju posla – mi pravimo električni pribor;
 - Mi prodajemo sportsku opremu – mi prodajemo vježbe i rekreaciju.

9

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Dobro organizovana primjena marketing koncepta zavisi od efektivnosti marketing upravljačkog procesa
- **Marketing upravljački proces** je najjednostavnije rečeno marketing koncept banke u akciji



10

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Upravljački proces počinje planiranjem
- **Marketing plan** je rezultat planskog procesa, i sadrži četiri ključna elementa:
 1. Situaciona analiza;
 2. Određivanje ciljeva;
 3. Razvoj strategije;
 4. Mjerjenje i evaluacija rezultata.
- Marketing planiranje treba da da odgovor na četiri pitanja:
 1. Gdje smo sada? - situaciona analiza daje odgovor na ovo pitanje!
 2. Kuda želimo da idemo?
 3. Kako tamo da stignemo?
 4. Kako ćemo znati da smo tamo stigli?
- **Četiri osnovna elementa situacione analize:**
 1. Analiza ekonomске sredine;
 2. Analiza konkurentske sredine;
 3. Interna analiza;
 4. Rezime snaga, slabosti, šansi i problema.

11

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Evaluacija situacione analize obezbjeđuje najbolju klimu za utvrđivanje prioritetnih ciljeva banke
- **Ciljevi** treba da izraze stanja koja banka treba da postigne u određenom periodu
- Postoje četiri tipa ciljeva:
 1. Iskaz misije (Zadovoljiti finansijske potrebe klijenta);
 2. Korporativni ciljevi (Ostvariti 1% prinosa na aktivu);
 3. Marketing ciljevi (Povećati komercijalni kredite u ukupnim kreditima);
 4. Zadaci (Povećati komercijalni kredite za 25% do kraja godine).
- Razlozi za utvrđivanje ciljeva:
 1. Predstavljaju vodič za planiranje strategija i taktika;
 2. Formiraju bazu procesa budžetiranja;
 3. Formiraju bazu za evaluiranje performansi;
 4. Formiraju bazu za određivanje korektne akcije kada ciljevi nijesu ostvareni i sl.

12

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Cilj **segmentacije** tržišta je identifikacija specifičnih grupa korisnika i težnja banke da zadovolje njihove potrebe
- Osnovni načini segmentacije:
 1. Geografska segmentacija (lokacija banke);
 2. Demografska segmentacija (pol, starost, prihod i sl.);
 3. Socio-psihološka segmentacija (stil života, lični profil i sl.);
 4. Institucionalna segmentacija (po tipu i veličini djelatnosti) i sl.
- Kada menadžment banke odredi kuda želi da ide, putem utvrđivanja ciljeva i zadataka, nakon toga se razvija marketing strategija
- **Marketing strategija** je specifični miks proizvoda, cijene, distribucije i promocije, kako bi se ostvarili ciljevi i zadaci

13

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Marketing miks je posebna kombinacija strategija: proizvoda, cijene, kanala distribucije i promocije, usmjerena ka tržišnom segmentu
- Marketing miks omogućava odgovarajuću kombinaciju instrumenata sa kojima banka može da se prilagođava uslovima sredine i da utiče na ostvarivanje ciljeva
- **Instrumenti marketing miska:**
 1. Proizvod (usluga);
 2. Cijena;
 3. Kanali distribucije;
 4. Promocija.

14

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Proizvod je ključni element marketing miksa
- Tipičan životni ciklus proizvoda se odvija u četiri faze:
 1. Uvođenje;
 2. Rast;
 3. Zrelost;
 4. Opadanje.
- Banke u Crnoj Gori uglavnom nude slične usluge, poput prikupljanja depozita, odobravanja kredita privredi i stanovništву, obavljanja platnog prometa, izdavanja plastičnih kartica, elektronskog bankarstva

15

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Cijena je drugi ključni elemenat marketing miksa
- Ovaj instrument marketing miksa u bankarstvu ima mnogo naziva – provizija, naknada, pasivna kamata, aktivna kamata
- Kada se donose odluke o cijenama?



16

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Kako se donose odluke o cijenama?
- Osnovni elemenat od kojeg zavisi donošenje odluke o cijenama je trošak proizvodnje i isporuke proizvoda i usluga banke
- Idealno, cijena bankarskog proizvoda i usluge bi trebala da pokrije sve učešće u fiksnim troškovim, svoje varijabilne troškove i maržu profita



- Ko donosi odluke o cijeni?
- Top menadžment mora biti uključen u taj proces
- Banke često formiraju Komitete za cijene (za maloprodaju i veleprodaju)




17

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Kanali distribucije obezbjeđuju da proizvod bude raspoloživ na pravom mjestu u pravo vrijeme
- Cilj odluka o distribuciji bankarskih proizvoda i usluga je da se izaberu kanali koji će maksimizirati profitnu poziciju banke u dugom periodu



18

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Kada je o tradicioanlim kanalima riječ, najrašireniji oblik distribucije je mreža poslovnica
- Među alternativne kanale distribucije spadaju:
 1. Platne kartice;
 2. Bankomati;
 3. EFT/POS terminali;
 4. Kućno bankarstvo.

19

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Promocija je najinteresantniji oblik marketing miksa
- Osnovni cilj promocije je podsticanje preferencija za jednom ili više usluga banke, ili pak za celokupnu aktivnost banke

Banka razvija svoj proizvod

Određuje mu konkurentnu cijenu

Odredi kanal distribucije

Vrši promociju

- Postoje Četiri elementa prompcionog miksa:
 1. Oglasavanje;
 2. Prodajna promocija;
 3. Publicitet;
 4. Lična prodaja.

20

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- **Oglašavanje** je najšire korišćeno promociono oruđe u bankarstvu
- Glavni mediji za prenošenje oglasnih poruka su novine, magazini, radio, televizija, direktna pošta, spoljno oglašavanje
- Kada je riječ o oglašavanju, postoji razlika između velikih i manjih banaka jer velike banke koriste TV kao najskuplji medij, a manje koriste oglašavanje u novinama i na radiju
- Najčešće korišćena sredstva prodajne promocije u bankarstvu su:
 1. Displeji na mjestima prodaje (posteri i sl.);
 2. Pobuđivanje interesa (specijalni programi – svaki zaposleni da dovede novog klijenta);
 3. Seminari (da bi se targetirala specijalna tržišta – starija populacija, mladja populacija i sl.);
 4. Sitni pokloni (olovke, privesci...);
 5. Takmičenja (učešćem u igri se može osvojiti neka suma novca);
 6. Premije (mogućnost dobijanja gotovine ako se uzme kredit npr.).

21

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- **Publicitet** ili odnosi s javnošću se odnose na stimulisanje tražnje za proizvodima ili uslugama, objavljajući novosti o njima u publikacijama ili davanjem povoljnijih komentara o njima na radiju, TV-u i sl.
- **Lična prodaja** je forma komunikacije koja se odražava pojedinačno
- Plan je ipak samo jedan segment marketing upravljačkog procesa
- Kada se na osnovu situacione analize, utvrđivanja ciljeva i određivanja marketing strategije formuliše marketing plan, tada se putem marketing upravljačkog procesa traži implementacija plana
- Banka mora implementirati plan, pri čemu će svakako uvidjeti da se isti u potpunosti neće realizovati
- Zbog toga banka treba da bude spremna na eventualne korekcije istih, odnosno treba ga s vremenom na vrijeme usklađivati

22

Bankarski marketing

15. april 2022.

Marketing upravljački proces banke

- Banka mora imati adekvatan sistem monitoringa rezultata koji su postignuti, da bi bila u stanju da preduzme korektivnu akciju ukoliko ne dođe do postizanja zacrtanih ciljeva
- Ukoliko pak ne postoji adekvatan monitoring rezultata i ciljeva u banci, onda problemi neće biti otkriveni a plan neće postići ciljeve
- To ima višestruko negativne implikacije na samu banku
- Moral zaposlenih je povrijeđen, pojedinci koji su ostvarili svoje zadatke neće biti nagrađeni, oni koji nijesu ostvarili planirane zadatke neće snositi nikakve posljedice i slično
- Riječju, **plan se mora kontrolisati**

23

Bankarski marketing

15. april 2022.

Hvala na pažnji!!!

damirsehovic@yahoo.com

24

Bankarski marketing

15. april 2022.